

NARODNO SLOVO

Vlasnik-izdavač: za Jugoslavensko nakladno i štamparsko društvo s. o. j. u osnivanju u Šibeniku, glavni i odgovorni urednik: **Milivoj Grubišić**, Adr. ured. i uprave: Ul. A. Vrančića 98. II. kat.

„Narodno Slovo“ izlazi: **Srijedom, Petkom i Nedjeljom.**

Mjesečna pretplata: **Za Jugoslaviju 20 Din. - Za strane zemlje 30 Din.** Oglasi po cijeniku. — Rukopisi se ne vraćaju.

Broj 24.

Nedjelja 1 svibnja 1932.

God. I.

Trgovački ugovor sa Italijom

Trgovački pregovori koji su početkom prošlog mjeseca otpočeli u Rimu radi revizije ugovora od 1924 god., privedeni su kraju i 25 ovog mjeseca, potpisan je **dupunski sporazum**. Ugovor su potpisali u palači Chigi italijanski ministar vanjskih poslova Grandi, jugoslavenski poslanik u Rimu Milan Rakić i predsjednik jugoslavenske delegacije Milivoj Pilja.

Glavne izmjene utanačene ovim sporazumom, ne mijenjaju ništa bitno u postojećem trgovinskom ugovoru. One se odnose samo na izmjenu nekih tarifnih odredaba u pogledu uvoza industrijskih artikala italijanskih u Jugoslaviju i izvoza stoke i stočnih preradevina iz Jugoslavije u Italiju. Potpisivanje ovog ugovora, imalo bi da znači, da naši trgovinski odnosi sa Italijom, koji su od 14 novembra prošle godine, kada je istekao trgovinski ugovor od 1924. bili u znaku neizvjesnosti, dobili su svoje rješenje.

Kako nam je poznato, Italija je bila i ostala najbolje tržište za plasiranje naših proizvoda. Ona apsorbira više od jedne četvrtine ukupne naše izvozne trgovine. I kad uočimo sve ovo, jasno je, da nam ne može biti indiferentno da li se s tom državom nalazimo u ugovornom ili neugovornom stanju. Naročito danas, kad s obzirom na visoke zaštitne carine i razne devizne propise, plasiranje naše robe, postalo je skoro nemoguće u zemljama Srednje Evrope.

U poređenju sa drugim zemljama, Italija sprovodi relativno liberalnu trgovinsku politiku. Ako su kadkad njene carine prilično visoke, to opet nisu takve da bi mogle da ozbiljno ometaju našem izvozu. Onda moramo voditi računa i o tome, da plasirajući naše artikule na italijansko tržište, stalni smo da ćemo ih moći unovčiti i da ćemo doći do strane, u ovom slučaju još uvijek zdrave valute. A to znači mnogo kraj današnjih prilika i restrikcija, diktiranih nuždom očuvanja kursa narodnog novca.

Doduše naše i italijanske novine pisale su, da se ovi pregovori neće ograničiti samo na izmjenu pojedinih tarifnih odredaba, nego da će se i ukupni ekonomski odnosi, određeni ugovorom od 1924 god. staviti na takvu bazu, koja će omogućiti poboljšanje ekonomskih, a možda i političkih odnosa između naše države i Italije. Ako do toga nije došlo sada, to opet ne znači da se do ovoga neće doći prije ili poslije. Sama činjenica da su pregovori u Rimu uspješni, i to baš u času kad vlada teško i izuzetno stanje u međunarodnim odnosima, svakako je povoljna za stvaranje izvjesnog povjerenja i dobre volje kako sa

jedne isto tako i s druge strane. Osnivanje „Stalnog italijanskog-jugoslavenskog privrednog odbora“, koji ima za cilj da sistematski proučava sve mjere za srdačnu privrednu saradnju između Italije i Jugoslavije, fakat je od naročitog interesa.

U današnjim teškim prilikama, kada je potrebna što veća slobodna izmjena dobara među narodima, naročito među susjednim državama, mora se pozdraviti sve ono što služi ovom cilju. Mi koji smo uvijek pokazivali dobru volju, mučeći se da između naše i susjedne kraljevine dođe do prijateljskih odnosa, ovaj prvi korak na tom putu pozdravljamo. Naša je želja da se pode i nadalje ovim putem, da se uklone svi nesporazumci i da se od ekonomskog, pređe i na politički sporazum. Koliko u interesu našem jednako i u interesu same Italije.

Zakon o zaštiti zemljoradnika

Ovaj zakon dobio je obaveznu snagu danom 20 aprila. Radi svoje važnosti obratili smo se za mišljenje na jednog uvaženog prijatelja iz pravničkih krugova, te na upit kako komentariše propise ovog zakona, odgovorio nam je:

— Znam već što hoćete. Švaki zakon, a osobito ovakove vrsti, ima svoje opravdanje u nuždi, svrsi i motivima. Kaže se da zakon o zaštiti seljaka ne vodi računa o povezanosti privrednih odnosa, te se veli da ni teoretski ni praktički nije pravedan, time što zaštićuje bitne interese jednog staleža, ugrožava egzistencu drugih, koji zakonom nijesu nikako zaštićeni, te da stoga vrijeda osjećaj pravednosti. A da li to stoji?

— Prama svemu jasno je da je motiv zakona prezaduženost naših seljaka, a svrha mu je zaštita od posljedica te prezaduženosti. Ovaj bi dakle zakon stvorila socijalna nužda. Nedvojbeno stoji da ovaj zakon našeg seljaka dovoljno pogoduje, ali kako se on odnosi na sveukupnost naše privrede i kakove će sve privredne posljedice proizvesti, pitanja su na, koja se ne dade na prečac odgovoriti. Ono što mogu da kažem stoji samo u tome, da je naš seljak ne samo prezadužen, već i potpuno nesposoban za plaćanje, i da je osiromašivanje njegovo u zadnje doba zahvatilo takova maha, da je posredovanje zakonodavca i zahtjev općeg interesa.

Ali Vi nam g. doktore izbjegavate dati bolji odgovor na pitanje provrede interesa ostalih privrednih staleža u zemlji, jer, kako doznajemo i čujemo, ovim bi zakonom stradale ne samo industrije i trgovačke radnje, već i beziznimno sve slobodne profesije, koje su radile na kredit!

Nosite



cipele

Jer su najsavršeniji proizvod domaće industrije.

U svim fazonama i svim brojevima uvijek na zalih.

ŠIBENIK
Kralja TomislavaSPLIT
Marulićeva 7.

— Dobro, ali ako je dužnik insolventan, i tako vjerovnik nema ništa od njega. Ovršno utjeravanje seljačkih dugova u vrijeme kada privredna kriza najžešće hara, donijela bi vjerovnicima samo seljačka imanja u besćenje, a time nije ni najmanje pripomognuto da vjerovnik sa svoje strane dođe do novčanih sredstava e da namiri svoje obaveze. I da nije ovog Zakona, osjećaj pravednosti i čovječstva morao bi siliti vjerovnika na strpljivost. Jedino to je u interesu općenitosti i opće privrede. Ako te uvidavnosti i osjećaja ne bude bilo, jasno je da će zakonodavac morati pristupiti općem uređenju kreditnih odnosa u zemlji. Napokon do prezaduženosti seljaka, došlo je jedino zbog nezdrave inflacije kredita, trgovačkom konkurencom najdubioznijim spekulacijama, koje su podrovala čitav naš privredni i zadrugarski život. Griješili su dakle i oni koji su kredit davali, kao i oni koji su ga lakoumno primali. Kada je pak privredna kriza prekrizila pogrešne spekulativne račune i jednim i drugim, posljedice bi morala snositi sveukupnost. Sada dakle možete razumjeti moje mišljenje.

A koje su glavne odredbe ovog zakona:

— Od 20 aprila odložene su za šest mjeseca (do 20 oktobra) sve javne prisilne dražbe pokretnog i nepokretnog imetka zemljoradnika, a nove se prodaje ne smiju dozvoliti. Obustavljaju se i sve prisilne uprave i pohrane pokretnih stvari provedene u cilju izvršenja (prodaje) ili osiguranja. Ovo vrijedi i za sva lica, koja su kao jamci ili solidarni dužnici obavezani za dugove zemljoradnika.

A koga zakon smatra za zemljoradnika?

— Ovo pitanje će se urediti posebnom uredbom. Zakon sam daje opći propis, koji veli da se zemljoradnikom smatra svako lice, koje obrađuje zemlju sam ili sa članovima svoje porodice i člji oporezovani prihod proizlazi pretežno iz poljoprivrede, ako njegov posjed ne prelazi površinu zemlje od 75 hektara obradive zemlje, odnosno kod porodične zadruge 150 hektara.

A što je s kamatama?

— Ako je tražbina prama zemljorad-

niku utužena i ovrha po gornjem propisu opložena, zemljoradnik plaća 6 po sto od dana tužbe, ako nije ugovorena ili inače utvrđena manja kamata. Ako pak vjerovnik svojevrijedno odobri dužniku odlaganje plaćanja dospjele tražbine i to prvo tužbe ili pošto odustane od već podnesene tužbe bez traženja ikakvih parničkih troškova, moći će ugovoriti najviše 10 po sto kamata bez obzira na visinu prvo ugovorenih. U maksimalni iznos godišnjih kamata imaju se uračunati i sva sporedna plaćanja ili davanja na koja se dužnik pored kamata obvezao. (svršice se).

„Preko Atlantika do Pacifika“

Don Ante Politeo i Dr. Ante Tresić-Pavičić

IV.

Tko je u Americi prvi pokrenuo ideju „Jedinstva“.

Netom se je dokončala ognjena polemika hrvatske Kolonizacije, i njena likvidacija povod kojoj bješe dala moja ostavka kao tajnika i izvjestitelja; te nakon silne novinarske oluje od mene podnesene sa strane većine hrvatsko-američke štampe, a ponajviše Zottievog „Narodnog Lista“, kojemu, kako rekoh, pokvarih sve račune, nova i još žešća bura zadimi prigodom objavljenja mog programa: Jedinstvo naroda Srba i Hrvata u II-om broju „Trojedne Kraljevine“.

Nekako u jesen god. 1899. istaknuti Hrvati San Francisca obrazovaše dioničko društvo sa kapitalom od 10.000 dolara za izdavanje jednog periodičnog ilustriranog lista, komu nadenuše ime „Trojedna Kraljevina“. List bijaše velikog formata sa Hrvatskom Vilom na kartonu, glavni joj pokretači bijahu poznati Dr. Jurkovečki i Vjeko Piskulić. Ja sam se još nalazio u New Yorku, zapravo u njegovoj okolini u bogatoj i krasnoj varoši „Chatam“ u državi New Jersey, 60 km. daleko od grada. Još u proljeću iste godine dobih mjesto kapelana u Irskoj crkvi rečene varoši. Tu su vam samo vile i palače i raskošni zamci u kojima pribivaju obitelji bankara i milionera iz New-Yorka, New-Jersey i Newarka. Danom rade u gradu, a večerom se vraćaju u te kneževske dvorove.

Župnikom bijaše „Father Mac Cormick“ Irac čiste krvi, jedan potpuni čovjek, od onih svećenika kakvih nema tri u Jugoslaviji. U njegovom sam domu po prvi put našao odmora, mira i užika. Shvatljivo da sam morao poznavati dovoljno engleski jezik da obavljam crkvenu službu pred takvoj elegantnoj i otvorenoj publici.

Kad najednom nadodje napastovanje. Uvuče se i u taj mir vražić da mi se takne žile kukavice, da me privuče k starom poslu na političkom i socijalnom polju. Pred Božić dobijem nenadno iz San Francisca gore spomenutu „Trojednu Kraljevinu“; tačno njen I. broj sa pismom potpisanim od svih dioničara u kojem mi se nudi uredništvo tog lista. Kaže se u njemu da, pošto se je moje ime kao publiciste proširilo diljem Amerike, prestiža radi, mole me da se primim uredništva. Dakako ja pristadoh ali strogo pod uvjetom, da se tiska moj program, te da se va-

žnji materijal i dopisi podnesu mojoj kontroli.

— Nek ne bude dosadno ovakvo pisanje, pošto ovo baš cilja ravno u čelo Dr. Tresića, da oborim njegova zlobna i tendenciozna kriva prikazivanja mojih etičnih i umnih osobina, kakva dolaze naknadno na red u citatima iz njegove knjige.

Tako odmah u II. broju T. Kr. ugleda svjetlo, prvi put u Americi, uvodni članak: „Jedinstvo naroda Srba i Hrvata.“ U III. i IV. broju isto sa mojim potpisom.

Spiritus agens i korektor lista bješe čuveni liječnik naše velike kolonije u San Francisco Dr. Gjurkovecki. Nu, ili on nije to opazio, ili je preko toga prešao, razvoj i duh tih triju programatičnih članaka bili su, očevidno, u protuslovlju sa naslovom lista: „Trojedna Kraljevina“.

Rijetko je ikoji program, između Hrvata u Americi, izazvao toliku reakciju i tako silnu buru od Atlantika do Pacifika. Sve hrvatske novine najedno: „Napredak“, organ N. Hr. Zajednice (ured. Strivančić); „Chicago-Sloboda“ (ured. Polić); „Narodni List“ (ured. Frank Zott) New York; „Hrvatska Slova“ i „Jadran“ San Francisca podigoše žestoku navalu protiv mojeg pisanja; ali nakon 6 mjeseci polemike borbe, podlegoše. „New-Yorski Vesnik“, „Gas Naroda“, New-York stadoše čvrsto uz Troj. Kralj.

Tko je najžuče napao na „Jedinstvo“ to bijaše „Chicago Sloboda“, sa punih 6 uvodnih članaka iz pera jednog jakog publiciste, koji danas zauzimalje istaknuto mjesto među prvim novinarima u Beogradu „Finis Polemicæ“, bješe naslov četiri zadnjih članaka „Trojedne Kraljevine“ protiv ušutkanih i smjelih napadača na sveto i božje ime Jedinstva za koje svi ti tadašnji protivnici danas zalagaju svoje najjače umne sile. I Don Ante (to „smušeno“ biće po Tresiću) osta sam pobjedonosno na junačkom megdanu.

Je li moguće, je li vjerojatno da jedan Tresić nije zato čuo ili znao?

Salamun u pričama kaže: „Udarci od prijatelja, istiniti su“. A: „Bolji je javni ukor, nego tajna ljubav“. (Prič. gl. 27, 5-6)

Tom prigodom primih brojnih čestitaka iz svih krajeva Sjedinjenih Država. Dalmatinsko-hrvatske kolonije iz Portlanda, iz Scattlea, Takome, San Francisca, San Jose, Fresno, Chicaga, New-Orleansa, Rosendale, i t. d. ponosno i uzhitno mi čestitaše.

Dr. Gjurkovecki, Piskulić, Tadić, Fabris iz San Francisca; Dr. Ante Biankini, A. Janković (ured. „Branika“), Juraj Mamsek (vječni podpresj. N. Hr. Zaj.) iz Chicaga; Dr. Pehek M. D. iz Kunsas City; naš učenjak Pupin, prof. Calumbian University, New-York; također poznati emigrantski izaslanik F. I. Lupis-Vuklić tada u New-Orleansu, it. d. opstoju još danas živi svjedoci rečenih podataka i mojih polemičkih uspjeha.

„Trojedna Kraljevina“ u petom (5) broju donese moju (u Evropi zaplijenjenju) Poslanicu upravljenu neumrlom Strossmayeru. Naslov joj bijaše:

„Najsajnijoj zvjezdi

na katoličkom Obzorju XIX vijeka“

„Hrvat. Mecen Dr. J. Juraj Strossmayeru“.

Adresa:

od Prof. Antuna Politea, ured. Troj. Kralj.

* * *

Format listu bio je veličine „Illustrazione Italiana“, u 48 stranica. Gradivo, podijeljeno u dva široka stupca na tri poglavlja, obuhvaćalo je 12 i po stranica. Tom slavenskom geniju stavih tri glavna pitanja naše dobe: Vjersko, političko i socijalno, moćći ga da bi nam taj Orao duha bacio svjetla na te tamne i trnove staze života, prije nego nam to Sunce zapadne. Adresu sam potpisao u ime sveslavenske mladeži.

Uspjeh bijaše ograman te se morao ponoviti ispisak do 10.000 komada. U Evropi ga zapljeneše sjedne i druge strane Leithe.

Koliko u Americi toliko u Evropi, osobito u Zagrebu i Beogradu, adresa Strossmayeru je silno uzbudila duhove. Sve naše američke novine opet graknule iz reda kao žabe u tihoj ljetnoj noći. Blagop. Dr. Frank Potočnjak, komu sam bio poslao list u kuverti, pošto smo saznali da su ga i u Zagrebu zaplijenili, pisa mi doslovce: „Gosp. Politeo, Vaša adresa Strossmayeru načini bunu među intelektualcima u Zagrebu i u Beogradu. Stoga Vam najljepše čestitam“.

Ali istodobno sam dr. Potočnjak rekapitulirajući treće poglavlje o socijalnom pitanju, dade ga u tisak u tadašnju „Slobodu“. Ja primih taj socijalistički list još u New-Yorku. Bijaše velika formata. Kad ga rastvorih, imao sam dovoljno razloga da se grohotom nasmijem. Cijela prva stranica (5 stupca) zabilježila. Jedino prvi stupac na drugoj stranici sa potpisom Politeo ostao netaknut.

— Rečena adresa će s vremenom izići u obliku „Brošure“.

Osim te senzacije, dobih i „Obzor“, u kojemu uz veliko apokaliptičkoj trublje pozivlje se svećenstvo i stručnjake, da odgovore i utuku tu jednostavnu adresu. Novinari navalili na djakovački Dom biskupa Strossmayera. Ovaj je odbio da dade interview i da se javno izrazi. Čuo se po koji slabi glas, i kritika se je bezuspješno rasplinula.

Ja dalje ne znam kako ili kamo je svršila ta novinarska gongula u Hrvatskoj i u Dalmaciji, jer nisam podavao mnogo pažnje tim evropskim tricam i zadjevicam, nesavremenim a i nemogućim u slobodnoj amerik. atmosferi.

Svakako, naš veliki pjesnik i učenjak Tresić-Pavičić neće biti izostao po strani, te bi nam mogao danas barem nešto o tome kazati.

A i dr. A. Aksamović*, biskup Djakova nasljednik Strossmayerov, znade mnogo o tom senzacionalnom podvigu don Ante Politea; nu namjerno ćuti poput mnogih mojih savremenjaka koji žele da se to zaboravi i zabašuri.

Što se tiče hrvatske štampe u Sjed. Drž. ja sam lako i nabrzo sa takvom obračunao.

Zgodno Salamun kaže: „Bič konju, uzda magarca, a batina bezumnicima na ledja“. (Sv. Pismo. Glava 26.3).

(nastavlja se)

Don A. Politeo.

* U mojoj brošuri: Konflikt: Franz Jozef I. i J. Juraj Strossmayer nalaze se pune 3 stranice o posjetu biskupu Aksamoviću god. 1923.

*) Forthnight Magazine (polumjesečni časopis)

GRADSKA KRONIKA

30 aprila

Kao svake, tako i ove godine, 30 aprila posvećen je uspomeni mučeničke smrti hrvatskih velikana bana Petra Zrinjskoga i njegova šure Krste kneza Frankopana. Tog dana u Bečkom [Novomjestu (Wiener Neustadt)], krvničkim mačem bila je odsječena glava onima, koji su se borili za slobodu svog naroda i baš smrt ove dvojice najznačajnijih predstavnika hrvatske državne ideje, bila je epilog one oštre i nejednake borbe koja se je vodila između hrvatskog prava i germanske bahatosti. Pogibija Zrinjskoga i Frankopana, bila je od tragičnih posljedica za čitav hrvatski dio našeg naroda, jer iza njihove smrti, Hrvatska je doživjela najtragičnije svoje dane. Neprijateljska je bahatost jačala, a narod u džinovskoj svojoj borbi za očuvanje same opstojnosti, našao se je bez velikih svojih vođa i junaka. Bilo je i takovih momenata, kad je Hrvatska očajavala. Ali narod, koji je znao da svoje velikane štuje i koji je u stoljetnim borbama izdržao sve udarce i poniženja, nije mogao da klone i da [nestane. U krutim zemanima svog robovanja, on je sakupljao svoje snage i spremajući se na konačnu borbu, u velikom ratu, naš je narod izdržao. On još je živ i jak, i kao u danima nedavnog ropstva, danas u slobodi gaji kult svojih velikih junaka i mučenika.

Slava Petru Zrinjskom i Krsti Frankopanu.

Zadušnice za Zrinjskog i Frankopana. Jučer u 10 1/2 sati prije podne očitane su zadušnice u Stolnoj crkvi sv. Jakova u pomen hrvatskih mučenika Petra Zrinjskog i Krste Frankopana, koje je priredilo H. v. Kulturno društvo „Napredak“. Zadušnicama, koje su čitane na staroslavenskom jeziku, prisustvovalo je brojno građanstvo, te time odalo svoju duboku počast žrtvama tuđeg nasilja. U crkvi svirala je posmrtna pjesma Gradska glazba, a po svršetku intonirala je na trgu himnu Zrinjskom i Frankopanu.

Danas prije podne u 9 sati prireduju zadušnice Sokolsko društvo i Jugoslavenska Matica u Stolnoj crkvi sv. Jakova. Iza toga održaće se pomen slovo u Gradskom Kazalištu u 11 i po sati. U 12 sati koncert Sokolske glazbe na poljani Kralja Petra.

Smrtna kosa. Kroz ovu sedmicu umrli su u gradu: Staničić Frane pok. Nike 62 god.; Kuduz Ika ud. Mile 74 god.; Erceg Matija ud. Marka 82 god.; Bujas Ive pok. Šime 58 god.; Kastelo Ika 43 god.; Medak Ivan 82 god.

Napada na nadšumara. Gosp. Stevo Pavličević, nadšumar jutros je zaplijenio dvojici seljaka iz Rasline, kola drva, zbog toga, što ovi nisu imali propisane isprave kojima bi dokazali da su drva bila sječena u njihovim ogradama. Kad su seljaci zamolili g. Pavličevića, da im povрати drva, što ovaj nije htio, a ni mogao, u stanju bijesa, jedan od ove dvojice nenadano je udario u glavu g. Pavličevića komadom željeza i prouzrokovao mu je krvavu ozledu. Okrvavljen g. Pavličević, bio je prenešen u bolnicu, gdje mu je bila pružena prva

pomoć. Pošto rana nije opasna upućen je na kućnu njegu.

Sretan Uskrs želi svim svojim pretplatnicima, saradnicima i oglasivačima pravoslavne vjeroispovjesti.

Uredništvo i Uprava „Narodnog Slova“

Naša vanjska trgovina

U martu 1932. cjelokupan naš izvoz bilježi 179.154 tone u vrijednosti 212.672.483 dinara, za 90.247 tona ili 33.49% manje po količini i za 229.241.743 dinara ili 51.87% po vrijednosti manje nego u istom mjesecu 1931. godine.

Za prvo tromjesečje ove godine ukupan naš izvoz je iznio 523.127 tona u vrijednosti od Din. 634.607.983. za 231.991 tonu ili 30.72% manje po količini i za 524.459.230 dinara ili 45.24% po vrijednosti manje nego za isti period 1931.

TRGOVINA BILANSA

U martu 1932. godine naša vanjska trgovina završila se pasivnim saldonom od 33.702.373 dinara, dok je deficit trgovinske bilanse u istom mjesecu 1931. iznosio 105.250.254 dinara.

Za prvo tromjesečje naša trgovinska bilansa pasivna je za 69.313.111 dinara, dok je deficit naše vanjske trgovine za isti period 1931. godine bio 182.758.773 dinara.

Kao što vidimo, u našoj vanjskoj trgovini i ranije smo početkom godine imali pasivnu trgovinsku bilansu. U 1931. taj deficit je prema izloženim ciframa iznosio daleko više, skoro trostruko onoliko koliko sad bilježi.

Opadanje vanjske trgovine je posljednjih godina opšta pojava, a od oktobra 1931. naročito u Srednjoj Evropi. Zbog deviznih ograničenja i drugih zaštitnih mjera i izvoz i uvoz svih zemalja je gotovo prepolovljen. Smanjenje obima naše vanjske trgovine je stoga potpuno razumljivo.

Zrno soli

Dopisi iz Splita

Čuveni Šior Felicijo sreo ovih dana našeg Šibenskog vucibatinu „Vucimilana“ i piše:

— Bili Split govori da se neki Doktor i profesori u Šibeniku ljute na članke „Preko Atlantika do Pacifika“. Ti, Vucimilane, koji si stafeta gradu, biš mi znao kazati koji su?

— Vucimilan: Precizno se ne zna. Ali se sumnja na jednog debelog Doktora sa bradicom, vječnog gosta Kavane Krke.

— Ali zli jezici šire glasine, da si ti vidio na Kosovu kod Knina jednog profesora Šibenske Gimnazije, filologa i slavistu, u društvu konsiljera, sudaca i dr. pravnika, i čuo kako taj uzvisuje Tresić-Pavličića.

— Vucimilan: Tako je. Jesam.

— Pa šta si čuo?

— Vucimilan: Ja žalim, reče, siromaha Politea, što se je zakvačio sa tako velikim našim pjesnikom, književnikom i diplomatom — Ali ima još nešto krupnijeg!

— Vucimilan: Razvikao se profesor, da će Don Ante izvući tanji kraj, jer da

je Tresić za njega jači od Shakespeara! — Ha, ha, ha, ha! Nemogu od smiha.

— Vucimilan: A zašto? Ja to vjerujem — Ah, glupane. Zar neshvaćaš, da u cilom slavenskom svitu ni se još pojavio genij Shakespearaove visine. Jedino slavni Puškin mu se nešto približuje.

— Vucimilan: Ja se u te duboke stvari ne razumim.

— Onda, lolo, nauči i zapamti, da je smionost Šibenskog profesora i konferenciste jedna utopija. Kaže sv. Pismo: „Bolji je javni ukor, nego tajna ljubav“.

(Salamun, gl. 27, 5.)

U znak istine.

Šibenik, 1. maja, 1932.

Prof. Don Ante Politeo

Razne vijesti

STOLICA ZA MUČENJE DUŽNIKA. Na nekoj izložbi u Washingtonu izložena je jedna znamenitost, čiji prizor u mnogim gledaocima izaziva nešto kao zebnju. To je tako zvana „stolica za dužnike, jedna krasna naslonjača sa bogatim rezbarijama, koja ima izgled prijestola, a koja je prije 300 godina služila drugoj svrsi. Ako naime neko nije mogao da plati svoj dug, on je bio prisiljen, da sjedne na tu stolicu, ali čim je sio, njega su obuhvatile željezne pandže tako, da se nije mogao ni maknuti. A tada su njegovi vjerovnici imali pravo da dodju i da sav svoj bijes iskale nad njim, da ga poljevaju vodom i da ga gadjaju kamenjem.

POSILIJE UKIDANJA ZLATNOG VAŽENJA U GRČKOJ. Odluka vlade o ukidanju zlatnog standarda odobrena je i od Skupštine i od Senata. Predviđeno je zavođenje prinudnog kursa drahme. Devizni promet biće u rukama Grčke Banke kojoj će pomagati 6 velikih banaka. Narodna Banka će svakodnevno utvrđivati kurs. Spekulacije sa devizama su najstrožije zabranjene. Izvoznici moraju svoje devize predavati Narodnoj Banci.

OBNOVA KREDITA NJEMAČKOJ.

Konsorcium stranih banaka, koji predvodi američka kuća Li Hidinson, obnovio je kredit od 125 milijona dolara dat Njemačkoj prije dvije godine. Kredit se produžuje do 10 novembra 1933 uz kamatu od 6 od sto.

BUDŽETSKI DEFICITI. Prema jednom pregledu koji je objavio pariski dnevnik „Žurnal de Deba“, budžetski deficiti u god. 1931 i 1932 bili su u pojedinim zemljama ovoliki: Njemačka 1.500 mil. maraka, Austrija 200 mil. šilinga, Bugarska 1.000 mil. leva, Španija 300 mil. pezotosa, Grčka 1.500 mil. drahmi, Holondija 126 mil. forinti, Mađarska 120 mil. penga, Italija 1.600 mil. lira, Norveška 30 mil. kruna, Rumunija 2.000 mil. leja, Čehoslovačka 500 mil. kruna, Rusija 1.300 mil. rubalja.

I Francuska, kao i Sjedinjene Države nalaze se u rdavom finansijskom položaju Francuski deficit cijeni se na 2 i po milijarde franaka, a američki na 1.241 milion dolara. Sve države teže da popune deficit povećanjem carinskih stavova.

Oglašujte u
„Narodno Slovo“

Svoj k svomu !

Prigodom Zagrebačkog zbora od
23. IV. do 2. V. 1932

preporuča se posjetiocima istog, staro
renomirano sastalište primoraca.

Restauracija „Bakalaru“ - Petrinjska 15.

Vlasnici :
Kure-Cvjetanović.

ANTE FRUA - ŠIBENIK ul. Kralja
Tomislava, skladište D. M. C. i Trident
konca.

Nekoliko časaka raspoloženja
možete najugodnije da provedete u

GRADSKOJ PIVNICI

koja je otvorena preko cijele noći.
Dnevno svira odlična damen kapela.
Mjesečni abonement din. 500.

Posluga brza. Cijene umjerene.

MALI OGLASNIK

Do 15 riječi 6 D n. Svaka daljna riječ 50 para.
— Za trošak poštarine plaća se posebno. —

IZNAMLUJE SE ODMAH sve prostorije kazališne
gostione, prikladne za svaku vrst trgovine
sa posebnom magazom. Informacije kod
vlasnika g. *Stipe Bodula - Šibenik*.

PRODAJE SE DUĆAN sa cijelim inventarom,
posao dobro upućen, u središtu grada. Za
informacije obratiti se Upravi lista.

ŠKOLSKA GODINA JE PRI KRAJU. Talentiran
učenik osmog razreda dava instrukcije uz
minimalni honorar. Za upute obratiti se
uredništvu.

PRODAJE SE KUĆA DVOKATNICA u centru
grada: stanovi sa potpunim komforom, dvije
prostrane duboke konobe, tri dvorišne pro-
storije, terase, praona, veliko dvorište, teren
podesan za gradnju, ulaz kolima. Obratiti se
upravi lista (kuća fotografa Mattiazzi).

MALINOV SOK DIN. 14. uz pouzeće, bez emba-
laže, postavno ovdje svaku količinu šalje V.
Tomić, Marenberg-Slovenija.

Gradjevna limarska radnja

Mitar Kukolj

PREUZIMA

gradjevne limarske radnje.

IZRADJUJE

bakrene kotlove za kuhinje
i pecivo rakije.

Solidna i brza radnja uz
najumjerentije cijene.

GRAĐEVNO PODUZEĆE

GRGO OLIVARI - ŠIBENIK

Preuzimlje i izvršuje sve vrsti građevnih poslova najsolidnije i
najkulantnije. Obavlja sve spadajuće tehničke radove, kao projekte itd.

Zastupstvo za Šibenik i okolicu „VATROBRAN“

Armirano-betonska vratašca za dimnjake.

Najsigurnije, najtrajnije, najsavršenije i zato najpraktičnije sredstvo
protiv požara, te od osobite važnosti za kućevlasnike i graditelje.

Brzjavi: GRGO OLIVARI - ŠIBENIK.

Telefon: inter. broj 26.

Novo otvorena mljekarna

ZDRAVLJAK

Mliječni buffet

u Šibeniku

u ulici Kralja Tomislava br. 47
kod crkve sv. Jakova.

Preporuča svježe kravlje, pu-
nomasno mlijeko, sve vrsti
vlastitih i inozemnih mliječnih
proizvoda uz vrlo solidne
cijene.

Prva dalmatinska tvornica crkvenih
voštanih svijeća na paru

Ljubo Manojlović - Šibenik

Izrađujem crkvene voštane svijeće svake veličine.

Specijalna izradba svijeća sa nakitima iz

najbolje vrste „pašarina“

Trgovina koža i cipela

Aleksander Anweiler

Šibenik (ul. Kralja Tomislava 4)

Veliki izbor ručno radjenih cipela

Prima se naručbe po mjeri i bojadisanje
cipela raznim bojama.

Radnja solidna. Cijene umjerene.

Grubišić & Comp. - Šibenik

špediterska poslovnica

GLAVNO OPRAVNIŠTVO „JADRANSKE PLOVIDBE“.

Obavlja sve poslove brzo i solidno.

Brzjavi: CIANAMID.

Telefon br. 24.

Upisujte se u „Jadransku Stražu“

Viktor Sosić

Šibenik (kod sv. Ivana)

Trgovina boja.


Uvijek na zalih

Dobar engleski

„Copper Paint“

Širite „Narodno Slovo“

Medjunarodno otpremništvo

JOSIP JADRONJA

ŠIBENIK (Dalmacija)

PRODAJA SVJEŽEG CVJEĆA

U svako doba godine. Solidna izradba
nadgrobnih vijenaca, kao i vjenčanih
i nadgrobnih buketa.

Unajmljujem i prodajem umjetničke
vijence.

Zorić Stipe — Šibenik

Poljana Kralja Petra.